

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. JU Dom učenika i studenata, Podgorica, ulica Svetozara Markovića broj 87, PIB:02016591, Broj računa: 520-415105-46, kod Hipotekarna banka, koga zastupa direktor Zoran Medenica, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. Ponuđača "Voli trade" DOO sa sjedištem u Podgorici, adresa Bulevar Josipa Broza bb, Broj računa: 535-7921-81, Naziv banke: Prva banka, koga zastupa Dušanka Đurović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za Otvoreni postupak za nabavku prehrambenih proizvoda i pića po partijama broj: 003/26-1647 od 13.03.2026.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 003/26- 2655 od 28.04.2026.godine;

Ponuda ponuđača Voli Trade DOO, Podgorica broj 159115 od 14.04.2026. godine

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka: prehrambenih proizvoda i pića po partijama Partija broj 5. Gazirani sokovi prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe 003/26- 1647 od 13.03.2026.godine;

Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 003/26- 2655 od 28.04.2026.godine i prema ponudi DOBAVLJAČA broj 159115 od 14.04.2026. godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu specificiranu članom 1 Ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema cijeni iz prihvaćene ponude.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi iznosi 24.627,13 EUR sa uračunatim iznosom PDV-a.

PDV iznosi 4.274,13 EUR

Vrijednost robe bez uračunatog iznosa PDV-a iznosi **20.353,00 EUR**

Član 4

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da NARUČILAC isplati DOBAVLJAČU cjelokupan iznos ugovorene cijene iz člana 3 u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture nakon izvršene isporuke robe.

ROK ISPORUKE

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku vrši u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja Ugovora, sukcesivno u roku od 1 dan od dana od dana prijema formalne narudžbenice od strane Naručioca. Roba će se isporučivati sukcesivno po zahtjevu /specifikaciji Naručioca, radnim danima od 07 – 13 h.

Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlaštenih predstavnika DOBAVLJAČA. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja DOBAVLJAČA da je roba spremna za primopredaju.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, odnosno:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA;
- U drugim slučajevima u kojima se DOBAVLJAČ ne pridržava ugovornih obaveza i nesavjesno obavlja posao. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta prilikom primopredaje pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

GARANCIJE BANKE

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos ----- €, što čini 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti od 3 (tri) dana dužim od dana ugovorenog roka iz člana 6 ovog Ugovora i koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancije trebaju biti izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

NARUČILAC se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati DOBAVLJAČU garancije.

UGOVORNA KAZNA

Član 9

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Odredba prethodnog stava ovog člana se ne primjenjuje ako je zakašnjenje u isporuci prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem robe od strane NARUČIOCA, ako NARUČILAC nije obezbijedio uslove da DOBAVLJAČ izvrši isporuku robe i u slučaju nemogućnosti ispunjenja Ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

GARANCIJA

Član 10

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

Garancija na robu je prema deklaraciji proizvođača, proizvodi moraju imati rok upotrebe koji ne može biti kraći od $\frac{3}{4}$ ukupnog roka trajanja.

Garancija teče od dana isporuke.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11

NARUČILAC se obavezuje da blagovremeno obezbijedi sve uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

NAČIN ZAKLJUČIVANJA UGOVORA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama: U dijelu povećanja cijene, u slučajevima rasta cijena robe koja je predmet nabavke na globalnom tržištu izazvane nepredviđenim okolnostima, ali da se ne mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora. Osnov za izmjenu ugovora je zvanično obavještenje nadležne institucije o povećanju cijena.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN (Sl.list CG br. 74/19, 3/23, 11/23, 84/24) ništav je.

Član 15

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 17

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) za DOBAVLJAČA.

DOBAVLJAČ

DOO Voli Trade, Podgorica
Dušanka Đurović, izvršni direktor

A blue ink signature of Dušanka Đurović is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "DOO VOLI TRADE" in the center and "IZPOSREDOVANJE, IMPORT I EXPORT" around the perimeter.

NARUČILAC

JU Dom učenika i studenata-Podgorica
Zoran Medenica, direktor

A blue ink signature of Zoran Medenica is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "JU DOM UČENIKA I STUDENATA" in the center and "PODGORICA" around the perimeter.